

Sesotho Puo ya Lapeng Kereiti ya 2 Kotara ya 4

TATAISO YA HO SEBEDISA KHARIKHULAMO E FETOTSWENG BAKENG SA PUO MOKGAHLELONG O TLASE:

Ka kopo ela hloko tse latelang:

1. Khariikhulamo e fetotswe ho tshetleha feela dintlha le bokgoni.
2. Bokgoni bo qhalakantswe ho latela nako eo ho fanweng ka yona. Bokgoni le tsebo di phetwa dibekeng tsohle e le hore ho se be le moithuti ya sa fumantshweng monyetla ha a sa ye sekolong letsatsi le leng le le leng.
3. Dikahare di phatlallatswa ka lehare ho kgaohanya dibeke
4. Dibeke tse nne tse qalang di behelletswe ka thoko ho qetella dikahare tsa kotara e fetileng. Haeba sekolo se bona hona ho sa hlokehe, se lokela ho latela CAPS ya kotara ena.
5. Ho tlameha hore ho be le kgokahano e matla dipakeng tsa dithoto tsohle.
4. Dihlooho tsohle tsa Puo di kopantswe, le mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ha e ya tobana le nako empa di sebediswa letsatsi lohle.
5. Ho bala ho hloka ho latela tse latelang: **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola (CAPS)**. Likgopotso tse di kenyelleditswe kaha ho bonahala ho na le kutlwisiso e batlang e fapane hanyane ya se bolelwang ke nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola ho CAPS.
 - **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola** ke nako e kopantsweng ka thata (nako e ka etsang hora) moo ho bala ka kopanelo le ho ngola ka kopanelo ho etsahalang metsotsong e 15 ya pele. Kamora moo, hape e hokahane le bokgoni bo ithutilweng mohatong wa ho bala ka kopanelo/ ho ngola ka kopanelo, boemo ba mantswa le polelo bo entswe (mohl. medumo). Sena se nka metsotso e ka bang leshome. Kamora moo, ho bala ka tataiso ya sehlopha ho etswe, ka baithuti ba hlophisitsweng ka sehlopha sa bokgoni ba ho bala. Ka nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola, motheo o bewa bakeng sa ho tsamaisa bokgoni bo hlokahalang bakeng sa ho bala ka bobedi, ho bala ka boikemelo le ho ngola ka boikemelo e welang KANTLE ho nako ya ho bala le ho ngola nakong ya tsepamiso.
 - Bokgoni ba mantlha le tsebo e etswang dibakeng tse fapaneng di tshetleha sena mme ha di eme di le ding.
6. **Ho bohlokwa ho bala Karolo ya 2 kaha sena se na le tlhahisoleseding ka mokgwa wa ho ruta.**
7. **Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo o tlameha ho kena dipakeng boemong ba sekolo ho amohela melawana ya sekolo mohl. Lenaneo la Medumo le ntse le sebediswa le tla etsa qeto ya hore na e tla ruta Medumo efe le hore na e tla rutwa dibekeng dife.**
8. Nako le nako ha mesebetsi wa sehlopha o etswa, ho tlameha hore ho latelwe ho arohangwa ha batho.
9. Matitjhere a dule a buisana le matitjhere a dikereiti tse fetileng (haeba ho kgonahala) e le hore ho se be le dikgeo tse etsahalang phetohong pakeng tsa dikereiti.

Tekanyetso e thehilweng sekolong:

- Tekanyetso e etsahala ho ya ho ile Mokgahlelong wa Motheo.
- Tekanyetso e ka etsahala feela ka dikahare tse rutilweng.
- Karolo ya 4 e kgutsufaditsweng e lokela ho sebediswa bakeng sa ditekanyetso tsohle.

Tataiso ya tekolo:

Tekolo e thehilweng sekolong:

- Mokgahlelong o tlase, tekolo e etsahala kgafetsa.
- Tekanyetso e ka etsahala feela ka dithuto tse rutilweng.
- Karolo ya 4(The Abridged Section 4) e lokela ho sebediswa bakeng sa diteko tsohle.

Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo – Kotara ya 4: THUTO: Sesotho HL Kereiti ya 2

Kotara ya 4	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Sehlooho sa CAPS	HO MAMELA LE HO BUA Bonyane ba nako: metsotso e 45 ka beke(3 x metsotso e 15) Moedi wa nako: hora e 1 ka beke(4 x metsotso e 15)									
Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hae le ka ditaba ka kakaretso mohl. a pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa le ho araba dipotso Etsa metlae le dilotho a sebedisa modumo le sehalo se tshwanetseng. 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa a hlahisa maikutlo ka seo a se utlwileng. Bua ka boiphihlelo ba hae le ka ditaba ka kakaretso mohl. a pheta ditaba a sebedisa puo e hlahosang Sisinya tharollo ya qaka haholo ka nako ya Mmetse Nka karolo dipapading tsa mantswa jwalo ka sekerebole Mamela ditaelo tse rarahaneng a arabela ka tshwanelo. Etsa metlae le dilotho a sebedisa modumo le sehalo se tshwanetseng. 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa a hlahisa maikutlo ka seo a se utlwileng. Bua ka boiphihlelo ba hae le ka ditaba ka kakaretso mohl. a pheta ditaba a sebedisa puo e hlahosang Sebedisa mareo a kang mabitsa, makgethi, maetsi, maemedi, feelwana, letshwao la potso, serapa ha a bua ka ho ngola. Utlwisisa a sebedisa puo e tshwanetseng bakeng sa dithuto tse fapaneng Sisinya tharollo ya qaka haholo ka nako ya Mmetse Nka karolo dipapading tsa mantswa jwalo ka sekerebole Eba le seabo dupuisanong, a sisinya sehlooho sa puisano a botsa dipotso bakeng sa tlhahisoleseding hape a etsa tlalehopoeletso ka mosebetsi wa sehlopha. Mamela ditaelo tse rarahaneng a arabela ka tshwanelo. 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa a hlahisa maikutlo ka seo a se utlwileng. Bua ka boiphihlelo ba hae le ka ditaba ka kakaretso mohl. a pheta ditaba a sebedisa puo e hlahosang Sebedisa mareo a kang mabitsa, makgethi, maetsi, maemedi, feelwana, letshwao la potso, serapa ha a bua ka ho ngola. Utlwisisa a sebedisa puo e tshwanetseng bakeng sa dithuto tse fapaneng Sisinya tharollo ya qaka haholo ka nako ya Mmetse Mamela mme a arabele sebui seo a sa se boneng. <ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse bulehileng mme a tshahetsa karabo ya hae, mohl., “Hobaneng o rialo?” 	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hae le ka ditaba ka kakaretso mohl. a pheta ditaba a sebedisa puo e hlahosang Sebedisa mareo a kang mabitsa, makgethi, maetsi, maemedi, feelwana, letshwao la potso, serapa ha a bua ka ho ngola. Utlwisisa a sebedisa puo e tshwanetseng bakeng sa dithuto tse fapaneng Sisinya tharollo ya qaka haholo ka nako ya Mmetse Mamela pale ho fumana dintlha ka ho phethahala a arabela dipotso tsa monahano o phahameng, mohl. ‘O nahana hore one a etsa hantle ha a ...?’ Hlahisa maikutlo ka tema a fana ka mabaka. mohl. ‘Ha e a nthabisisa hobane ...’ 	<ul style="list-style-type: none"> Nka karolo dipapading tsa mantswa jwalo ka sekerebole Mamela ditaelo tse rarahaneng a arabela ka tshwanelo. Hlahisa maikutlo ka tema a fana ka mabaka. mohl. ‘Ha e a nthabisisa hobane.’ 				
Sehlooho sa CAPS	MEDUMO Nako: hora e 1 ka beke (4 x metsotso e 15) Moedi wa nako: hora e 1 ka beke (4 x metsotso e 15) Beke (5 x metsotso e 15) Hlahisa metswako ya didumannotshi. Etsa bonnete ba hore baithuti ba utlwisisa mantswa ao ba a bitsang le ho a sebedisa ho bopa dipolelo tse utlwahalang ka moelelo. Tataisa baithuti ho sebedisa tsebo ya bona ya medumo ho peleta mantswa a sa tlwaelehang.									
Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa mantswa a bontshang bongata Elellwa didumannotshi tse tswakilweng, jk. hlooho, theepe hlaahlela Boeletsa medumo e phahamisitsweng mantsweng (mohl. loka-lokile, bopa-bopile) 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa didumannotshi tse tswakilweng, jk. hlooho, theepe hlaahlela. Elellwa ditlhaku tse 4 tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng(mohl. ntlo, ntja, mpho) Bopa mantswa ka medumo eo ba e rutilweng selemong. 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa didumannotshi tse tswakilweng (mohl. ‘ie’, ‘eo’ ho tswa ho lentse lefielo le leoto) le tse ding Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswa(nyatsa-ny-a ts-a) 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa didumannotshi tse tswakilweng (mohl. ‘ie’, ‘eo’ ho tswa ho lentse lefielo le leoto) le tse ding Elellwa le ho sebedisa dihlolongwanthao. 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho sebedisa dihlolongwanthao. Bopa mantswa ka medumo eo ba e rutilweng selemong. Bala mantswa ho tswa thutong ya medumo dipoleng le ditema tse ding. 	<ul style="list-style-type: none"> Bala mantswa ho tswa thutong ya medumo dipoleng le ditema tse ding. Bopa mantswa ka medumo eo ba e rutilweng selemong. 				

		<ul style="list-style-type: none"> Bala mantswe ho tswa thutong ya medumo dipoleng le ditema tse ding. Ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong ya medumo le mantswe a hlahellang kgafetsa. Ngola dipolelo tse 2 tse bolelwang ke titjhere 	<ul style="list-style-type: none"> Bala mantswe ho tswa thutong ya medumo dipoleng le ditema tse ding. Ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong ya medumo le mantswe a hlahellang kgafetsa. Ngola dipolelo tse 2 tse bolelwang ke titjhere 	<ul style="list-style-type: none"> Bala mantswe ho tswa thutong ya medumo dipoleng le ditema tse ding. Ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong ya medumo le mantswe a hlahellang kgafetsa. Ngola dipolelo tse 2 tse bolelwang ke titjhere Bopa mantswe ka medumo eo ba e rutilweng selemong. 	<ul style="list-style-type: none"> Ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong ya medumo le mantswe a hlahellang kgafetsa. Ngola dipolelo tse 2 tse bolelwang ke titjhere 	
--	--	---	---	---	--	--

Sehlooho sa CAPS	HO BALA <i>Ho bohlokwa ho bala ntlha ya 7 ya tataiso leqepheng le qalang.</i> Ho bala ka kopanelo: Bonyane ba nako: hora e 1 ka beke (3 x metsotso e 20); Moedi wa nako: hora e 1 le metsotso e 15 ka beke (5x metsotso e 15) Ho bala ka tataiso ya sehlopha: Dihora tse 2 le metsotso e 30 ka beke (2 x metsotso e 15 ka letsatsi (dihlopha tse 2 ka letsatsi)) Ho bala ka boikemelo/ka bobedi: 3 x ka beke					
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso	Ho bala ka kopanelo	<i>Ho bala ka kopanelo: Etsa mohlala ka tshebediso ya bokgoni ba ho kgetholla medumo le maano a mang a kenyelletsang dintlha tsa moelelo le thlahlobo ya sebopeho □ Ruta baithuti ho itekola ha ba bala, mokgahlelong wa ho ehlwa mantswe le kutlwisiso. Baithuti ba kgothalletswa ho itekola ka ho ipotsa hore lentswe le qapodiseha hantle?’ ‘Na le shebeha hantle?’ le ‘Na e na le moelelo?’ Etsa mohlala wa tshebetso ya ho bala ka kopanelo mme o e sebedisa ka sehlopha se tataiswang ka tshehetso.</i>					
		<ul style="list-style-type: none"> Bala buka le baithuti kaofela hammoho le titjhere, a hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le sebaka. Araba dipotso tsa monahano o phahameng ka tema e badilweng 	<ul style="list-style-type: none"> Bala dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete le baithuti. Araba dipotso tsa monahano o phahameng ka tema e badilweng, mohl., “Ho ya ka maikutlo a hao ” Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...” 	<ul style="list-style-type: none"> Bala dithothokiso le dipina e le baithuti kaofela hammoho le titjhere (ho bala ka kopaneko) ba buisana ka dibopeho tse fapaneng le kgetho ya mantswe a sethohokisi . Araba dipotso tsa monahano o phahameng ka tema e badilweng, mohl., “Ho ya ka maikutlo a hao ” 	<ul style="list-style-type: none"> Bala dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete le baithuti. Araba dipotso tsa monahano o phahameng ka tema e badilweng, mohl., “Ho ya ka maikutlo a hao...” Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...” 	<ul style="list-style-type: none"> Bala dithothokiso le dipina e le baithuti kaofela hammoho le titjhere(ho bala ka kopaneko) ba buisana ka dibopeho tse fapaneng le kgetho ya mantswe a sethohokisi . Araba dipotso tsa monahano o phahameng ka tema e badilweng, mohl., “Ho ya ka maikutlo a hao ” 	<ul style="list-style-type: none"> Bala dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete le baithuti. Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...”

		Mohl. (“Ho ka be ho etsahetseng ha...?”)	<ul style="list-style-type: none"> Boelletsa medumo e phahamisitsweng mantsweng (mohl. tseba- tsebile, loka-lokile, bopa-bopile) 	<ul style="list-style-type: none"> Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...” Ke ratile setshwantsho sena sa makasine hobane papatso eo e” (Morutwana o tla qetella) 	<ul style="list-style-type: none"> Hlahisa maikutlo a hae ka ditshwantsho le mengolo ya phatlalatsa jwalo ka dikoranta/masedinyane, ditshwantsho tsa dimakasine, diphousetara, dipapatso.mohl. “Ke ratile setshwantsho sena sa makasine hobane papatso eo e.....” (Morutwana o tla qetella). Boelletsa medumo e phahamisitsweng mantsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...” Hlahisa maikutlo a hae ka ditshwantsho le mengolo ya phatlalatsa jwalo ka dikoranta/masedinyane, ditshwantsho tsa dimakasine, diphousetara, dipapatso.mohl. “Ke ratile setshwantsho sena sa makasine hobane papatso eo e.....” (Morutwana o tla qetella) 	<ul style="list-style-type: none"> □ Hlahisa maikutlo a hae ka ditshwantsho le mengolo ya phatlalatsa jwalo ka dikoranta/masedinyane, ditshwantsho tsa dimakasine, diphousetara, dipapatso.mohl. “Ke ratile setshwantsho sena sa makasine hobane papatso eo e..” □ Totobatsa hore o ratile pale ebile a kgona le ho tshehetsa ka mabaka, mohl., “Ha ke a natefelwa ke pale hobane ...”
--	--	--	---	--	---	--	--

					(mohl. tseba- tsebile, loka-lokile, bopa-bopile)		
Ho bala ka tataiso ya sehlopha	<input type="checkbox"/> Balla buka ya hae hodimo sehlopheng se badiswang ka tataiso le Titjhere sehlopha sohle, se bala pale e tshwanang ; Itekola ha a bala, boemong ba ho elellwa mantse le kutlwisiso. <input type="checkbox"/> Tswela pele ho aha pokello ya mantse ho tswa lenaneong la ho bala le ikgethileng, letoto la ho bala le hlophisitsweng le manane a phahameng a mantse.	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete boemong ba hae padisong ya tataiso ya sehlopha le titjhere le k.h.r. sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang. • Sebedisa medumo, ditemoso, tsa tema hlophollo ya sebopeho le mantse a hlahang kgafetsa. • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le lebelo a sebedisa qapodiso e nepahetseng • Sebedisa mokgwa wa ho lokisa diphoso, kgefutsa le ho ikwetlisetsa ho bitsa lentswe pele a le bitsetsa hodimo.. • Tswela pele ho aha pokello ya mantse ho tswa lenaneong la ho bala le ikgethileng, letoto la ho bala le hlophisitsweng le manane a phahameng a mantse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete boemong ba hae padisong ya tataiso ya sehlopha le titjhere le k.h.r. sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang. • Sebedisa medumo, ditemoso, tsa tema hlophollo ya sebopeho le mantse a hlahang kgafetsa. • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le lebelo a sebedisa qapodiso e nepahetseng • Sebedisa mokgwa wa ho lokisa diphoso, kgefutsa le ho ikwetlisetsa ho bitsa lentswe pele a le bitsetsa hodimo. • Itekola ha a bala, boemong ba ho elellwa mantse le kutlwisiso. • Tswela pele ho aha pokello ya mantse ho tswa lenaneong la ho bala le ikgethileng, letoto la ho bala le hlophisitsweng le manane a phahameng a mantse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete boemong ba hae padisong ya tataiso ya sehlopha le titjhere le k.h.r. sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang. • Sebedisa medumo, ditemoso, tsa tema hlophollo ya sebopeho le mantse a hlahang kgafetsa. • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le lebelo a sebedisa qapodiso e nepahetseng • Sebedisa mokgwa wa ho lokisa diphoso, kgefutsa le ho ikwetlisetsa ho bitsa lentswe pele a le bitsetsa hodimo. • Itekola ha a bala, boemong ba ho elellwa mantse le kutlwisiso. • Tswela pele ho aha pokello ya mantse ho tswa lenaneong la ho bala le ikgethileng, letoto la ho bala le hlophisitsweng le manane a phahameng a mantse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete boemong ba hae padisong ya tataiso ya sehlopha le titjhere le k.h.r. sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang. • Sebedisa medumo, ditemoso, tsa tema hlophollo ya sebopeho le mantse a hlahang kgafetsa. • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le lebelo a sebedisa qapodiso e nepahetseng • Sebedisa mokgwa wa ho lokisa diphoso, kgefutsa le ho ikwetlisetsa ho bitsa lentswe pele a le bitsetsa hodimo.. • Itekola ha a bala, boemong ba ho elellwa mantse le kutlwisiso. • Tswela pele ho aha pokello ya mantse ho tswa lenaneong la ho bala le ikgethileng, letoto la ho bala le hlophisitsweng le manane a phahameng a mantse. 	<input type="checkbox"/> • Balla hodimo le ka kgutso dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete boemong ba hae padisong ya tataiso ya sehlopha le titjhere le k.h.r. sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang. <input type="checkbox"/> • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le lebelo a sebedisa qapodiso e nepahetseng <input type="checkbox"/> • Sebedisa mokgwa wa ho lokisa diphoso, kgefutsa le ho ikwetlisetsa ho bitsa lentswe pele a le bitsetsa hodimo.	
Ho bala ka boikemelo	<input type="checkbox"/> Balla hodimo a balla motswalle. Bapala dipapadi tsa ho bala <input type="checkbox"/> jwalo ka didominos mme a phethela mantse a fapaneng ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le mantse.	<ul style="list-style-type: none"> • Bala mongolo wa hae le wa ba bang • Bala ka boikemelo boemong bo rarahaneng a balla boithabiso kapa tsebo ho tswa ditemeng tse fapaneng: dikhomiki, dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala mongolo wa hae le wa ba bang • Bapala dipapadi tsa ho bala jwalo ka didominos mme a phethela mantse a fapaneng ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le mantse. • Bala ka boikemelo boemong bo rarahaneng a balla boithabiso kapa tsebo ho tswa ditemeng tse fapaneng: dikhomiki, dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo a balla motswalle. • Bala ka boikemelo boemong bo rarahaneng a balla boithabiso kapa tsebo ho tswa ditemeng tse fapaneng: dikhomiki, dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapala dipapadi tsa ho bala jwalo ka didominos mme a phethela mantse a fapaneng ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le mantse. • Bala ka boikemelo boemong bo rarahaneng a balla boithabiso kapa tsebo ho tswa ditemeng tse fapaneng: dikhomiki, dibuka tsa ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete. 	<input type="checkbox"/> Bapala dipapadi tsa ho bala jwalo ka didominos mme a phethela mantse a fapaneng ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le mantse.	

				ditaba tsa nnete le tseo e seng tsa nnete.			
Sehlooho sa CAPS	HO NGOLA (ka kopanelo, ka sehlopha, ka boikemelo) Bonyane ba nako: hora e 1 ka beke(4 x metsotso e 15) Moedi wa nako: hora e 1 ka beke (3 x metsotso e 20)						
Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso	<input type="checkbox"/> <i>Dithuto tsa ho ngola tsa baithuti kaofela/sehlopha se senyane habedi le hararo ka beke metsotso e 20 ho bopellwa le ho hokanngwa padisommohong.</i> <input type="checkbox"/> <i>Sebedisa mesebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha tshebediso e nepahetseng ya matshwao a puo, mopeleto le thutapuo (makgathe, bongata, maetelli). Fana ka sebopeho sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola resepe, le sebopeho sa ho hlophisa tlhahisoleseding ditjhateng kapa ditafoleng/ dipapetleng</i> <input type="checkbox"/> <i>Bontsha tsela ya ho sebedisa bukantswe/didikshenare a hlalosa tatellano ya ditlhaku tsa nteterwane/ alfabete.</i>						
<input type="checkbox"/> Ngola dirapa tse 1-2 (bonyane dipolelo tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo tse jwalo ka ditaba tsa letsatsi ka leng Sebedisa <input type="checkbox"/> lekgathe lejwale, lefetile le letlang ka nepo Balla motswalle seo a se ngotseng. <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Eba le seabo dipuisanong a phehisa ka dikgopolokutlwisiso. Ngola bonyane dirapa tse pedi (dipolelo tse leshome) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo tse kang mokete wa lelapa. Hlophisa tlhahisoleseding ditjhateng kapa ditafoleng/dipapetleng Leka ka mantswe: ngola thothokiso kapa pina e bonolo. Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo a leka le ho peleta a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo. Sebedisa matshwao a puo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso, letshwao la makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona. 	<ul style="list-style-type: none"> Eba le seabo dipuisanong a phehisa ka dikgopolokutlwisiso Hlophisa tlhahisoleseding ditjhateng kapa ditafoleng/ dipapetleng Kgwaritsa, ngola a phatlalatse pale ya hae ya bonyane dirapa tse pedi, a sebedisa puo e kang 'kgalekgale' le 'qetellong' Hlahlamanya tema ka ho sebedisa mantswe a kang, 'pele' le 'qetellong'. <ul style="list-style-type: none"> Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo a leka le ho peleta a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Sebedisa matshwao a puo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso, letshwao la makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. Sebedisa lekgathe lejwale, lefetile le letlang ka nepo 	<ul style="list-style-type: none"> Eba le seabo dipuisanong a phehisa ka dikgopolokutlwisiso Ngola bonyane dirapa tse pedi (dipolelo tse leshome) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo tse kang mokete wa lelapa. Sebedisa sebopeho sa tlhahisoleseding ha a ngola jwalo ka ho ngola resepe.. <ul style="list-style-type: none"> Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo a leka le ho peleta a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Sebedisa matshwao a puo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso, letshwao la makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona. Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana moelelo le mopeleto wa mantswe. 	<ul style="list-style-type: none"> Eba le seabo dipuisanong a phehisa ka dikgopolokutlwisiso Hlophisa tlhahisoleseding ditjhateng kapa ditafoleng/ dipapetleng Kgwaritsa, ngola a phatlalatse pale ya hae ya bonyane dirapa tse pedi, a sebedisa puo e kang 'kgalekgale' le 'qetellong' Hlahlamanya tema ka ho sebedisa mantswe a kang, 'pele' le 'qetellong'. <ul style="list-style-type: none"> Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo a leka le ho peleta a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Sebedisa matshwao a puo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso, letshwao la makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng Sebedisa lekgathe lejwale, lefetile le letlang ka nepo 	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> Eba le seabo dipuisanong a phehisa ka dikgopolokutlwisiso Ngola bonyane dirapa tse pedi (dipolelo tse leshome) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo tse kang mokete wa lelapa. Leka ka mantswe: ngola thothokiso kapa pina e bonolo. 		
		<input type="checkbox"/> Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana moelelo le mopeleto wa mantswe.	<ul style="list-style-type: none"> Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana moelelo le mopeleto wa mantswe. 		<input type="checkbox"/> Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona <input type="checkbox"/> Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana moelelo le mopeleto wa mantswe.		
Sehlooho sa CAPS	MONGOLO Bonyane ba nako: metsotso e 45 ka beke(3 x metsotso e 15) Moedi wa nako: hora e 1 ka beke(4 x metsotso e 15)						

Baithuti ba tswela pele ho sebedisa mongolo o sa kopanang ditemeng tse ngolwang ba qala ho ithuta mofuta wa mongolo o sa kopanang Mofuta wa mongolo o kopaneng o tla laolwa ke leano la sekolo/ Profensi						
Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> Bopa ditlhaku tse kgolo le tse nyane ka nepo le ka lebelo le phahameng le ho nepahala Sebedisa mongolo wa kgatiso ka mofuta yohle ya ho rekota e ngotsweng. Kopitsa le ho ngola mekgwa ya ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o ngotsweng ka ditlhaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dihlobo tsa ho ngola ka tshwanelo: pensile/potloloto, raba, rula Boloka tshebediso ya sengolwa sa kgatiso bakeng sa ho rekota se ngotsweng. Kopitsa le ho ngola mekgwa ya ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o ngotsweng ka ditlhaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dihlobo tsa ho ngola ka tshwanelo: pensile/potloloto, raba, rula Boloka tshebediso ya sengolwa sa kgatiso bakeng sa ho rekota se ngotsweng. Kopitsa le ho ngola mekgwa ya ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o ngotsweng ka ditlhaku. Kopitsa mme a ngola bonyane ditlhaku tse pedi ka beke ka mongolo o kopaneng, a phethela ditlhaku tsohle ka kotara (ha ho kgoneha) 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dihlobo tsa ho ngola ka tshwanelo: pensile/potloloto, raba, rula Boloka tshebediso ya sengolwa sa kgatiso bakeng sa ho rekota se ngotsweng. Kopitsa le ho ngola mekgwa ya ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o ngotsweng ka ditlhaku. Kopitsa mme a ngola bonyane ditlhaku tse pedi ka beke ka mongolo o kopaneng, a phethela ditlhaku tsohle ka kotara (ha ho kgoneha) 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dihlobo tsa ho ngola ka tshwanelo: pensile/potloloto, raba, rula Boloka tshebediso ya sengolwa sa kgatiso bakeng sa ho rekota se ngotsweng. Kopitsa mme a ngola bonyane ditlhaku tse pedi ka beke ka mongolo o kopaneng, a phethela ditlhaku tsohle ka kotara (ha ho kgoneha) Kopitsa mme a ngola mantswa a makgutshwane ka mongolo o kopaneng Kopitsa mme a ngola dipolelo tse kgutshwane ka mongolo o kopaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa le ho ngola mekgwa ya ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o ngotsweng ka ditlhaku. Kopitsa mme a ngola mantswa a makgutshwane ka mongolo o kopaneng Kopitsa mme a ngola dipolelo tse kgutshwane ka mongolo o kopaneng.
Tsebo e hlokalang pele	Dikgopolo tsa mantlha, boiphihlelo le ditekanyetso tsa Kotara ya 3					
Disebediswa (ntle le dibuka tsa ho ithuta) ho ntlafatsa thuto	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Dibuka tse fapaneng tsa ho bala Dikarete tsa ho bala Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara
Tekanyetso ya ho ithuta	<p>Ho tswa Karolong ya 4 e kgutsufaditsweng ya CAPS, leqephe 6 - 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e tlameha ho shebisiswa le ho hlahlojwa nakong ya mesebetsi ya letsasti le letsatsi ya Dipuo. Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tlhahlobo empa ho lokela ho netefatswa hore baithuti ba fuwa menyetla ya ho bontsha bokgoni ba bona ka molomo le ka mokgwa o sebetsang. Teko e ka etsahala ha fela baithuti ba rutuwe mme ba bile le nako ya ho ikwetlisetsa thuto eo hantle ka nepo ba e utlwisisa. Tekanyetso ya mesebetsi ya molomo e lokela ho hokahangwa le Bokgoni ba bophelo le Mmetse ha ho kgoneha. Tekanyetso ke tshebetso e tswelang pele e rerilweng ya ho bokella, ho rekota, ho toloka, ho sebedisa le ho tlaleha tlhaisoleseding ka tswelopele le katleho ya ngwana ho ntshetsapele tsebo, bokgoni le boitshwaro Ho bohlokwa hape ho hlokomela hore mosebetsi o mong le o mong wa tekanyetso ha o wa lokela ho nkuwa e le ketsahalo kapa teko e le nngwe, empa e tlameha ho ikamahanya le metheo ya tekanyetso e tswelang pele ka dinako tsohle Mosebetsi wa Tekolo o bopllwe ka Dikarolo tse ngata tse sebetsanang le dintlha tse fapaneng tsa Puo kereiting ya 1-3. Ho bohlokwa ho hlokomela hore molao-motheo wa kgokahanyo le kopanyo ya lenaneo la puo jwaloka ha ho bontshitswe nakong ya Tsepamiso ya ho bala le ho ngola" (maqephe 11-12, FP CAPS Puo ya Lapeng Karolo ya 2) e lokela ho tsebisa moralo wa mosebetsi wa tekanyetso ha ho kgonahala. Bakeng sa ho rala Lenaneo la Tekanyetso. □ Sebedisa Tjhebokakaretso ya Kereiti, Karolo ya 3 ya CAPS (Dipuong tsohle) / (ATP ena) jwale ka tataiso ho etsa bonnete ba hore Dikahare di a phethelwa. Mosebetsi wa Tekanyetso o lokela ho hlophiswa ka tsela eo ho nang le botsitso ba bokgoni bo hlahlojwang. Sena se tla thusa ho se hlahlobe bokgoni le dikgopolo tse tshwanang ha o ntse o hlokomoloha tse ding. Dikahare di phetwa ka kotara jwalokaha ho bontshitswe Karolong ya 3 e seng ka beke; mme kgetho ya dikahare le tsebo ha di a lokela ho siya sekgeo mahareng a dikotara tse nne. 					

<p>TEKANYETSO E THEHILWENG SEKOLONG:</p> <p>Mohlala wa mosebetsi wa Tekanyetso</p>		<p>HO MAMELA LE HO BUA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela ditaello tse rarahaneng a arabela ho tsona • Mamela pale ho fumana dinthla ka ho phethahala a araba dipotso tsa monahano o phahameng, mohl. 'O nahana hore one a etsa hantle ha a...?' • MEDUMO: • Tsa molomo: • Boelletsa medumo ya didumannotshi e tswakilweng mantsweng (mohl. 'oo', 'ee', 'aa') • Elellwa dithaku tse 5 tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (Nako ya tsepamiso ya ho bala: Nako ya tsepamiso ya Medumo) • Tse ngolwang: Bopa mantswa ka medumo eo ba e rutilweng selemong. <p>HO BALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSA MOLOMO: HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA • Balla hodimo bukeng ya hae ya tema boemong ba hae ba ho bala padisotataisong ya sehlopha le titjhere, ke hore sehlopha kaofela se bala buka e tshwanang • Sebedisa mantswa a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ha a bala mantswa a sa tlwaelehang (Nako ya tsepamiso ya ho bala) □ Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka lebelo (Nako ya tsepamiso ya ho bala)
		<ul style="list-style-type: none"> • TSEBO YA KUTLWISISO (NAKO YA TSEPAMISO YA HO BALA) • Dipotso tse totobetseng • Ho noha/ ho lepa • Hlopha botjha: hlopha diketsahalo ka tatellano • Dipotso: Eng, Hobaneng, Jwang • HO NGOLA: • Ngola bonyane dirapa tse pedi (dipolelo tse leshome) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo jwalo ka mekete ya lelapa. • Sebedisa lekgathe lelwale, lefetile le letlang ka nepo. • Sebedisa matshwao a puo (dikgutlo, difeelwana, dipotso, matshwao a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng • MONGOLO: • Kopitsa a ngola mantswa a mokgutshwane ka mongolo o kopaneng